

318.

Na osnovu člana 127 stav 6, člana 95 tačka 10 Ustava Crne Gore i člana 139c, a u vezi sa članom 21 stav 1 i 3 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama donosim

UKAZ
O PROGLAŠENJU ČLANOVA SUDSKOG SAVJETA IZ REDA SUDIJA

Prolašavam članove Sudskog savjeta iz reda sudija:

- 1) Ranku Vuković, sutkinju Vrhovnog suda Crne Gore i
 - 2) Vladimira Novovića, sudiju Višeg suda u Podgorici,
- koji su izabrani na Konferenciji sudija održanoj 27. februara 2021. godine u Podgorici.

Broj: 01- 276/2

Podgorica, 4. mart 2021. godine

Predsjednik Crne Gore,
Milo Đukanović, s.r.

319.

Na osnovu člana 95 tačka 10 Ustava Crne Gore („Sl. list CG”, br. 1/07 i 38/13), člana 13 stav 1, 3 i 4, člana 14 stav 1 i 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika („Sl. list RCG”, br. 04/98, 05/98, 17/98, 14/00, 18/00, 73/00, 09/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i „Sl. list CG”, br. 46/11, 14/14, 47/14, 12/16, 60/17, 10/18), člana 36 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. list CG”, br. 02/18, 034/19, 38/20), donosim

**ODLUKU
O RASPISIVANJU IZBORA ZA ODBORNIKE U SKUPŠTINI OPŠTINE HERCEG -
NOVI**

1. Raspisujem izbore za odbornike u Skupštini opštine Herceg - Novi.
2. Izbori će se održati 9. maja 2021. godine.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena u „Službenom listu Crne Gore” i u „Službenom listu Crne Gore - opštinski propisi”.

Broj: 01-299/21

Podgorica, 9. mart 2021. godine

Predsjednik,
Milo Đukanović, s.r.

320.

Na osnovu člana 20 stav 3 Zakona o putevima ("Službeni list CG", broj 82/20), Vlada Crne Gore, na sjednici od 11. februara 2021. godine, donijela je

ODLUKU O VISINI, NAČINU I USLOVIMA PLAĆANJA NAKNADA ZA KORIŠĆENJE DRŽAVNIH PUTEVA

Član 1

Ovom odlukom utvrđuju se visina, način i uslovi plaćanja naknade za korišćenje državnih puteva.

Član 2

Pravna lica, fizička lica i preduzetnici za korišćenje državnih puteva plaćaju naknadu, i to:

- 1) naknadu za vanredni prevoz;
- 2) godišnju naknadu za zakup putnog zemljišta;
- 3) godišnju naknadu za zakup drugog zemljišta koje pripada državnom putu;
- 4) naknadu za postavljanje cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, električnih vodova, elektronskih komunikacionih vodova, gasovoda i naftovoda na državnom putu i druge sa njima povezane infrastrukture (trafostanice, bazne stanice, antenski stubovi, pumpne stanice i drugo);
- 5) godišnju naknadu za cjevovode, vodovode, kanalizaciju, električne vodove, elektronsko komunikacione vodove, gasovode i naftovode ugrađene na državnom putu i druge sa njima povezane infrastrukture (trafostanice, bazne stanice, antenski stubovi, pumpne stanice i drugo);
- 6) godišnju naknadu za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa državnog puta, zavisno od vrste, kategorije i površine objekta.

Član 3

Izrazi koji se u ovoj odluci koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Član 4

Naknada za vanredni prevoz na državnim putevima plaća se za prekoračenje ukupne mase, osovinskog opterećenja i dozvoljenih dimenzija vozila (širina, visina, dužina).

Član 5

Za prekoračenje propisane dužine vozila ili skupa vozila, naknada iznosi:

- za prekoračenja od 5% do \leq 20% 0,10 €/km,
- za prekoračenja veća od 20% 0,20 €/km.

Naknada iz stava 1 ovog člana, obračunava se samo za najveće prekoračenje propisane dužine vozila ili skupa vozila.

Član 6

Za prekoračenje propisane širine vozila ili skupa vozila, naknada iznosi:

- za prekoračenje od 0,01 m do \leq 0,50 m 0,10 €/km,

- za prekoračenje od 0,51 m do $\leq 1,50$ m 0,20 €/km,
- za prekoračenje veće od 1,50 m..... 0,30 €/km.

Naknada iz stava 1 ovoga člana, obračunava se samo za najveće prekoračenje propisane širine vozila ili skupa vozila.

Član 7

Za prekoračenje propisane visine vozila ili skupa vozila, naknada iznosi:

- za prekoračenje od 0,01 m do $\leq 0,50$ m 0,10 €/km,
- za prekoračenje veće od 0,50 m..... 0,20 €/km.

Naknada iz stava 1 ovog člana, obračunava se samo za prekoračenje propisane visine vozila ili skupa vozila.

Član 8

Za prekoračenje ukupne mase vozila ili skupa vozila iznad 40 t, odnosno iznad 44 t za troosovinsko motorno vozilo sa dvoosovinskom ili troosovinskom poluprikolicom kada se prevozi 40-stopni ISO kontejner kao kombinovana prevozna operacija, plaća se naknada u iznosu datom u Prilogu 1.

Za prekoračenja propisanog osovinskog opterećenja vozila ili skupa vozila plaća se naknada u iznosu datom u Prilogu 2.

Prilozi iz st. 1 i 2 ovog člana čine sastavni dio ove odluke.

Član 9

Putno zemljište može se ustupiti na korišćenje pravnim licima, preduzetnicima i fizičkim licima (u daljem tekstu: korisnicima) davanjem u zakup, kao i na druge zakonom dozvoljene načine.

Putno zemljište i drugo zemljište koje pripada državnom putu može se povjeriti na korišćenje korisnicima radi obavljanja pratećih djelatnosti.

Član 10

Organ uprave nadležan za poslove saobraćaja (u daljem tekstu: organ uprave) sa korisnicima, zaključuje ugovor o korišćenju putnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na putnom zemljištu.

Ugovorom iz stava 1 ovog člana, bliže se utvrđuju međusobna prava i obaveze između organa uprave i korisnika putnog zemljišta.

Član 11

Visina godišnje naknade za zakup, odnosno korišćenje određenih dijelova putnog zemljišta utvrđuje se zavisno od kategorije državnog puta i površine korišćenog putnog zemljišta i iznosi za:

- autoputeve, brze saobraćajnice i dionice koje su u sastavu tih puteva 10,0 €/m²,
- magistralne puteve 5,0 €/m²,
- regionalne puteve 4,0 €/m².

Član 12

Naknada iz člana 11 ove odluke umanjuje se na godišnjem nivou srazmjerno površini korišćenog putnog zemljišta za:

- 10% za površinu od 51-100 m² korišćenog putnog zemljišta;
- 20% za površinu od 101-300 m² korišćenog putnog zemljišta;
- 30% za površinu preko 300 m² korišćenog putnog zemljišta.

Član 13

Visina naknade za postavljanje cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, električnih vodova, elektronskih komunikacionih vodova, gasovoda i naftovoda u trupu puta, utvrđuje se u iznosu od €/metar korišćenog trupa državnog puta i iznosi:

- za autoputeve, brze saobraćajnice i dionice koje su u sastavu tih puteva 9 €/m,
- za magistralne puteve 6 €/m,
- za regionalne puteve 3 €/m.

Naknada iz stava 1 ovog člana, umanjuje se zavisno od dužine korišćenog trupa državnog puta za:

- 10% za dužinu od 1001-3000 m korišćenog trupa državnog puta;
- 20% za dužinu od 3001-5000 m korišćenog trupa državnog puta;
- 30% za dužinu preko 5000 m korišćenog trupa državnog puta.

Visina naknade za postavljanje cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, električnih vodova, elektronskih komunikacionih vodova, gasovoda i naftovoda van trupa državnog puta, utvrđuje se u iznosu od €/m korišćenog putnog pojasa i drugog zemljišta koje pripada državnom putu i iznosi:

- za autoputeve, brze saobraćajnice i dionice koje su u sastavu tih puteva 3,0 €/m,
- za magistralne puteve 2,0 €/m,
- za regionalne puteve 1,0 €/m.

Naknada iz stava 3 ovog člana, umanjuje se zavisno od dužine korišćenog putnog pojasa i drugog zemljišta koje pripada državnim putevima za:

- 10% za dužinu od 1001 - 3000 m korišćenog putnog zemljišta;
- 20% za dužinu od 3001 - 5000 m korišćenog putnog zemljišta;
- 30 % za dužinu preko 5000 m korišćenog putnog zemljišta.

Naknada za postavljanje i ugradnju trafostanica, baznih stanica, antenskih stubova, pumpnih stanica, uređaja i opreme koji se nalaze van granica trase cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, električnih vodova, elektronskih komunikacionih vodova, gasovoda i naftovoda, koji sa vodovima predstavljaju funkcionalnu i tehnološku cijelinu i koji predstavljaju samostalne dijelove utvrđuje zavisno od površine korišćenja putnog pojasa i drugog zemljišta koje pripada državnom putu i iznosi:

- za površinu do 5m² u iznosu od 500,00 €,
- za površinu od 5m² do 10m² od 1000 €,
- za površinu od 10m² do 20m² od 2000 €,
- za površinu veću od 20m² od 3000 €.

Visina naknade za instalacije iz stava 1 ovog člana koje se postavljaju prekopavanjem ili izvođenjem drugih radova (utiskivanje cijevi), na način da se vrši presijecanje trase državnog puta iznosi:

- za magistralne puteve 1000,00 € po prekopu,
- za regionalne puteve 800,00 € po prekopu.

Član 14

Godišnja naknada za cjevovode, vodovode, kanalizaciju, električne vodove, elektronsko komunikacione vodove, gasovode i naftovode ugrađene na državnom putu i druge sa njima povezane infrastrukture (trafostanice, bazne stanice, antenski stubovi, pumpne stanice i drugo) iznosi 15% od iznosa utvrđenih u članu 13 ove odluke.

Član 15

Visina godišnje naknade za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa državnog puta utvrđuje se u zavisnosti od kategorije puta pored kojeg se objekat nalazi, površine objekta i vrste djelatnosti koja se obavlja u tom objektu, i iznosi:

1) autoputevima i brzim saobraćajnicama:

a) za stanice za snadbijevanje motornih vozila gorivom sa pratećim sadržajem 4000,00 €,

b) motele i hotele 1600,00 €,

c) restorane 1000,00 € ,

d) za druge komercijalne objekte:

- površine do 50 m² 500,00 €,

- površine od 50 do 200 m² 800,00 €,

- površine preko 200 m² 1000,00 €,

2) magistralnim putevima:

a) za stanice za snadbijevanje motornih vozila gorivom sa pratećim sadržajem 3000,00 €,

b) motele i hotele 1000,00 €,

c) restorane 800,00 €,

d) za druge komercijalne objekte:

- površine do 50 m² 400,00 €,

- površine od 50 m² do 200 m² 600,00 €,

- površine preko 200 m² 800,00 €,

3) regionalnim putevima:

a) za stanice za snadbijevanje motornih vozila gorivom sa pratećim sadržajem 2000,00 €,

b) motele i hotele 800,00 €,

c) restorane 500,00 €,

d) za druge komercijalne objekte:

- površine do 50 m² 300,00 €,

- površine od 50 m² do 200 m² 400,00 €,

- površine preko 200 m² 500,00 €.

Član 16

Godišnja naknada za postavljanje i korišćenje komercijalnih objekata sezonskog karaktera (kiosci, karavan vozila, pokretne prodavnice) iznosi 200 €.

Član 17

Poslove utvrđivanja, naplate i kontrole naplate naknada iz ove odluke, vrši organ uprave.

Član 18

Naknade iz čl. 5, 6, 7, 8 i 13 ove odluke utvrđuju se prilikom izdavanja dozvole, odnosno odobrenja u skladu sa propisom kojim su regulisane.

Naknada iz čl. 11, 14, 15 i 16 ove odluke plaća se godišnje do 30. juna tekuće godine za tu godinu

Visina naknade iz st. 1 i 2 ovog člana utvrđuje se rješenjem organa uprave.

Član 19

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaju da važe Pravilnik o korišćenju i naknadama za korišćenje putnog pojasa i drugog zemljišta koje pripada državnom putu

("Službeni list RCG", broj 73/04 i "Službeni list CG", br. 13/11 i 53/12) i Pravilnik o visini naknade za vanredni prevoz na državnim putevima ("Službeni list CG", broj 53/11).

Član 20

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 04-569

Podgorica, 11. februara 2021. godine

Vlada Crne Gore

Predsjednik,

prof. dr **Zdravko Krivokipić**, s.r.

Naknada za prekoračenje ukupne mase vozila i skupa vozila iznad 40 t odnosno iznad 44 t

Prekoračenje> 40 t (44 t)	Naknada €/km	Prekoračenje> 40 t (44 t)	Naknada €/km	Prekoračenje> 40 t (44 t)	Naknada €/km	Prekoračenje> 40 t (44 t)	Naknada €/km
1	0,06	21	1,95	41	7,26	61	16,01
2	0,07	22	2,13	42	7,62	62	16,53
3	0,09	23	2,32	43	7,98	63	17,07
4	0,12	24	2,52	44	8,36	64	17,62
5	0,16	25	2,74	45	8,74	65	18,17
6	0,21	26	2,95	46	9,13	66	18,73
7	0,26	27	3,18	47	9,53	67	19,30
8	0,33	28	3,42	48	9,93	68	19,88
9	0,40	29	3,66	49	10,35	69	20,47
10	0,48	30	3,91	50	10,77	70	21,06
11	0,57	31	4,17	51	11,21	71	21,67
12	0,67	32	4,45	52	11,66	72	22,28
13	0,78	33	4,72	53	12,10	73	22,90
14	0,90	34	5,01	54	12,56	74	23,53
15	1,02	35	5,31	55	13,02	75	24,17
16	1,15	36	5,61	56	13,50	76	24,82
17	1,29	37	5,93	57	13,98	77	25,47
18	1,44	38	6,25	58	14,48	78	26,14
19	1,60	39	6,58	59	14,98	79	26,81
20	1,77	40	6,92	60	15,49	80	27,49

Prekoračenje> 40 t (44 t)	Naknada €/km	Prekoračenje> 40 t (44 t)	Naknada €/km	Prekoračenje> 40 t (44 t)	Naknada €/km	Prekoračenje> 40 t (44 t)	Naknada €/km
81	28,18	101	43,79	121	62,82	141	85,29
82	28,88	102	44,66	122	63,86	142	86,50
83	29,59	103	45,54	123	64,92	143	87,72
84	30,31	104	46,43	124	65,97	144	88,95
85	31,03	105	47,32	125	67,04	145	90,19
86	31,76	106	48,23	126	68,12	146	91,44
87	32,50	107	49,14	127	69,20	147	92,67
88	33,25	108	50,06	128	70,30	148	93,96
89	34,01	109	50,99	129	71,40	149	95,23
90	34,78	110	51,93	130	72,51	150	96,52
91	35,56	111	52,88	131	73,63	151	97,81
92	36,34	112	53,83	132	74,75	152	99,10
93	37,14	113	54,80	133	75,89	153	100,41
94	37,94	114	55,77	134	77,04	154	101,73
95	38,75	115	56,75	135	78,19	155	103,05
96	39,57	116	57,74	136	79,35	156	104,39
97	40,39	117	58,74	137	80,52	157	105,73
98	41,23	118	59,75	138	81,70	158	107,08
99	42,07	119	60,76	139	82,89	159	108,44
100	42,93	120	61,79	140	84,08	160	110,00

Za prekoračenja veća od 160 t obračunava se 110,00 €/km + 1,00 €/km za svaku sljedeću tonu.

Za prekoračenja ukupne mase vozila ili skupa vozila iz člana 9 ove Odluke, čije se vrijednosti završavaju do ≤ 0,5 t, obračunavaju se za manju cijelu vrijednost, a prekoračenja ukupne mase čije se vrijednosti završavaju iznad 0,5 t, obračunavaju se za veću cijelu vrijednost.

Naknada za prekoračenje propisanog osovinskog opterećenja vozila ili skupa vozila za jednostruke osovine

Prekoračenje tona	Naknada €/km	Prekoračenje tona	Naknada €/km	Prekoračenje Tona	Naknada €/km	Prekoračenje tona	Naknada €/km	Prekoračenje tona	Naknada €/km
0,1	0,16	2,1	0,90	4,1	2,81	6,1	5,93	8,1	10,26
0,2	0,18	2,2	0,97	4,2	2,94	6,2	6,12	8,2	10,50
0,3	0,19	2,3	1,04	4,3	3,07	6,3	6,31	8,3	10,75
0,4	0,22	2,4	1,11	4,4	3,20	6,4	6,50	8,4	11,01
0,5	0,24	2,5	1,19	4,5	3,34	6,5	6,70	8,5	11,27
0,6	0,26	2,6	1,27	4,6	3,48	6,6	6,90	8,6	11,52
0,7	0,28	2,7	1,35	4,7	3,62	6,7	7,10	8,7	11,79
0,8	0,30	2,8	1,43	4,8	3,77	6,8	7,31	8,8	12,05
0,9	0,33	2,9	1,52	4,9	3,92	6,9	7,52	8,9	12,32
1,0	0,36	3,0	1,61	5,0	4,07	7,0	7,73	9,0	12,59
1,1	0,39	3,1	1,71	5,1	4,22	7,1	7,94	9,1	12,87
1,2	0,43	3,2	1,80	5,2	4,38	7,2	8,16	9,2	13,15
1,3	0,47	3,3	1,90	5,3	4,54	7,3	8,38	9,3	13,43
1,4	0,52	3,4	2,01	5,4	4,70	7,4	8,61	9,4	13,71
1,5	0,56	3,5	2,11	5,5	4,87	7,5	8,83	9,5	14,00
1,6	0,61	3,6	2,22	5,6	5,04	7,6	9,06	9,6	14,29
1,7	0,66	3,7	2,33	5,7	5,21	7,7	9,30	9,7	14,58
1,8	0,72	3,8	2,45	5,8	5,39	7,8	9,53	9,8	14,88
1,9	0,78	3,9	2,57	5,9	5,57	7,9	9,77	9,9	15,18
2,0	0,84	4,0	2,67	6,0	5,75	8,0	10,01	10,0	15,48

Za prekoračenja veća od 10,00 t obračunava se 15,48 €/km + 0,20 €/km za svaku sljedeću 0,1 tonu.

Naknada za prekoračenje propisanog osovinskog opterećenja vozila ili skupa vozila za jednostruke osovine, obračunava se prema formuli:

$$P_{jo} = S_{jo} - D_{jo}$$

pri čemu se od stvarnog osovinskog opterećenja svake osovine (**S_{jo}**) oduzme dozvoljeno osovinsko opterećenje (**D_{jo}**), i dobijenu vrijednost prekoračenja (**P_{jo}**) pomnoži sa dužinom pređenog puta (km).

Dobijena prekoračenja osovinskog opterećenja, čije se vrijednosti završavaju do ≤ 0,5 t, zaokružuju se na manju cijelu vrijednost, a prekoračenja ukupne mase čije se vrijednosti završavaju iznad 0,5 t, zaokružuju se na veću cijelu vrijednost.

Naknada za prekoračenje propisanog osovinskog opterećenja vozila ili skupa vozila za dvostruke osovine

Prekoračenje tona	Naknada €/km	Prekoračenje tona	Naknada €/km	Prekoračenje tona	Naknada €/km	Prekoračenje tona	Naknada €/km	Prekoračenje tona	Naknada €/km
0,1	0,22	2,1	1,24	4,1	3,87	6,1	8,15	8,1	14,10
0,2	0,24	2,2	1,33	4,2	4,04	6,2	8,41	8,2	14,44
0,3	0,27	2,3	1,43	4,3	4,22	6,3	8,68	8,3	14,79
0,4	0,29	2,4	1,53	4,4	4,41	6,4	8,94	8,4	15,14
0,5	0,33	2,5	1,63	4,5	4,59	6,5	9,21	8,5	15,49
0,6	0,35	2,6	1,74	4,6	4,78	6,6	9,49	8,6	15,85
0,7	0,38	2,7	1,85	4,7	4,98	6,7	9,77	8,7	16,21
0,8	0,42	2,8	1,97	4,8	5,18	6,8	10,05	8,8	16,58
0,9	0,46	2,9	2,09	4,9	5,38	6,9	10,34	8,9	16,95
1,0	0,50	3,0	2,22	5,0	5,59	7,0	10,63	9,0	17,32
1,1	0,55	3,1	2,35	5,1	5,80	7,1	10,92	9,1	17,70
1,2	0,60	3,2	2,48	5,2	6,02	7,2	11,22	9,2	18,08
1,3	0,65	3,3	2,62	5,3	6,24	7,3	11,52	9,3	18,47
1,4	0,71	3,4	2,76	5,4	6,47	7,4	11,83	9,4	18,86
1,5	0,79	3,5	2,91	5,5	6,70	7,5	12,14	9,5	19,25
1,6	0,84	3,6	3,05	5,6	6,93	7,6	12,46	9,6	19,65
1,7	0,93	3,7	3,21	5,7	7,17	7,7	12,78	9,7	20,05
1,8	0,99	3,8	3,37	5,8	7,41	7,8	13,10	9,8	20,46
1,9	1,07	3,9	3,53	5,9	7,65	7,9	13,43	9,9	20,87
2,0	1,15	4,0	3,70	6,0	7,90	8,0	13,77	10,0	21,29

Za prekoračenja veća od 10,00 t obračunava se 21,29 €/km + 0,20 €/km za svaku sljedeću 0,1 tonu.

Naknada za prekoračenje propisanog osovinskog opterećenja vozila ili skupa vozila za trostruke osovine

Prekoračenje tona	Naknada €/km	Prekoračenje tona	Naknada €/km	Prekoračenje tona	Naknada €/km	Prekoračenje tona	Naknada €/km	Prekoračenje tona	Naknada €/km
0,1	0,27	2,1	1,49	4,1	4,66	6,1	9,83	8,1	16,99
0,2	0,29	2,2	1,60	4,2	4,87	6,2	10,14	8,2	17,41
0,3	0,32	2,3	1,72	4,3	5,09	6,3	10,45	8,3	17,82
0,4	0,35	2,4	1,84	4,4	5,31	6,4	10,78	8,4	18,24
0,5	0,40	2,5	1,97	4,5	5,53	6,5	11,10	8,5	18,67
0,6	0,43	2,6	2,10	4,6	5,77	6,6	11,43	8,6	19,10
0,7	0,46	2,7	2,23	4,7	6,00	6,7	11,77	8,7	19,53
0,8	0,50	2,8	2,37	4,8	6,24	6,8	12,11	8,8	19,97
0,9	0,55	2,9	2,52	4,9	6,49	6,9	12,46	8,9	20,42
1,0	0,60	3,0	2,67	5,0	6,74	7,0	12,80	9,0	20,87
1,1	0,66	3,1	2,83	5,1	7,00	7,1	13,16	9,1	21,33
1,2	0,72	3,2	2,99	5,2	7,26	7,2	13,52	9,2	21,79
1,3	0,78	3,3	3,15	5,3	7,52	7,3	13,89	9,3	22,25
1,4	0,85	3,4	3,33	5,4	7,79	7,4	14,26	9,4	22,72
1,5	0,93	3,5	3,50	5,5	8,07	7,5	14,63	9,5	23,20
1,6	1,01	3,6	3,68	5,6	8,35	7,6	15,02	9,6	23,65
1,7	1,10	3,7	3,87	5,7	8,63	7,7	15,40	9,7	24,16
1,8	1,19	3,8	4,06	5,8	8,93	7,8	15,79	9,8	24,66
1,9	1,28	3,9	4,25	5,9	9,22	7,9	16,19	9,9	25,15
2,0	1,39	4,0	4,45	6,0	9,52	8,0	16,59	10,0	25,65

Za prekoračenja veća od 10,00 t obračunava se 25,65 €/km + 0,20 €/km za svaku sljedeću 0,1 tonu.

Naknada za prekoračenje propisanog osovinskog opterećenja vozila ili skupa vozila za višestruke (četiri i više osovine) osovine

Prekoračenje tona	Naknada €/km	Prekoračenje tona	Naknada €/km	Prekoračenje tona	Naknada €/km	Prekoračenje tona	Naknada €/km	Prekoračenje tona	Naknada €/km
0,1	0,30	2,1	1,70	4,1	5,32	6,1	11,22	8,1	19,40
0,2	0,33	2,2	1,83	4,2	5,56	6,2	11,58	8,2	19,87
0,3	0,37	2,3	1,96	4,3	5,81	6,3	11,94	8,3	20,35
0,4	0,41	2,4	2,10	4,4	6,06	6,4	12,30	8,4	20,83
0,5	0,45	2,5	2,25	4,5	6,32	6,5	12,68	8,5	21,31
0,6	0,49	2,6	2,40	4,6	6,58	6,6	13,05	8,6	21,81
0,7	0,53	2,7	2,55	4,7	6,85	6,7	13,44	8,7	22,30
0,8	0,58	2,8	2,71	4,8	7,13	6,8	13,83	8,8	22,81
0,9	0,63	2,9	2,88	4,9	7,41	6,9	14,22	8,9	23,32
1,0	0,69	3,0	3,05	5,0	7,69	7,0	14,62	9,0	23,83
1,1	0,75	3,1	3,23	5,1	7,99	7,1	15,03	9,1	24,33
1,2	0,82	3,2	3,41	5,2	8,29	7,2	15,44	9,2	24,88
1,3	0,90	3,3	3,60	5,3	8,59	7,3	15,86	9,3	25,41
1,4	0,98	3,4	3,80	5,4	8,90	7,4	16,28	9,4	25,95
1,5	1,06	3,5	4,00	5,5	9,21	7,5	16,71	9,5	26,49
1,6	1,16	3,6	4,20	5,6	9,53	7,6	17,14	9,6	27,04
1,7	1,25	3,7	4,42	5,7	9,86	7,7	17,59	9,7	27,60
1,8	1,36	3,8	4,63	5,8	10,19	7,8	18,03	9,8	28,15
1,9	1,47	3,9	4,86	5,9	10,53	7,9	18,48	9,9	28,72
2,0	1,58	4,0	5,09	6,0	10,87	8,0	18,94	10,0	29,30

Za prekoračenja veća od 10,00 t obračunava se 29,30 €/km + 0,20 €/km za svaku sljedeću 0,1 tonu.

Naknada za prekoračenje propisanog osovinskog opterećenja vozila ili skupa vozila za dvostruke, trostruke i višestruke osovine, obračunava se prema formuli:

$$Pvo = \frac{Svo - Dvo}{Bo}$$

pri čemu se od stvarnog osovinskog opterećenja dvostruke, trostruke ili višestruke osovine (**Svo**) oduzme dozvoljeno osovinsko opterećenje (**Dvo**) i podijeli sa brojem osovina (**Bo**), i dobijenu vrijednost prekoračenja (**Pvo**) pomnoži sa dužinom pređenog puta (km).

Dobijena prekoračenja osovinskog opterećenja, čije se vrijednosti završavaju do $\leq 0,5$ t, zaokružuju se na manju cijelu vrijednost, a prekoračenja ukupne mase čije se vrijednosti završavaju iznad 0,5 t, zaokružuju se na veću cijelu vrijednost. Zbir očitanih naknada za osovine ili skupove osovina, čini ukupnu naknadu za prekoračenje dozvoljenog osovinskog opterećenja. Ukupna naknada računa se tako, da se naknada za pojedinačno prekoračenje (€/km) pomnoži sa udaljenošću (km) od mjesta polaska do mjesta dolaska vanrednog prevoza.

Ako vozilo ili skup vozila sa ili bez tereta, prekoračuje više propisanih vrijednosti iz člana 5 ove Odluke, ukupna naknada se izračunava, tako što se naknade za svako pojedinačno prekoračenje (€/km) saberu i pomnože sa udaljenošću (km) od mjesta polaska do mjesta dolaska vanrednog prevoza.

Prilikom računanja ukupno pređenih kilometara vanrednog prevoza, svaki započeti kilometar uzima se kao puni kilometar.

321.

Na osnovu člana 15 stav 9 Zakona o turizmu i ugostiteljstvu ("Službeni list CG", br. 2/18, 13/18, 25/19 i 76/20), Ministarstvo ekonomskog razvoja donijelo je

**PRAVILNIK
O OBRASCU LICENCE ZA OBAVLJANJE TURISTIČKE DJELATNOSTI
KOJA SE IZDAJE TURISTIČKOJ AGENCIJI**

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se obrazac licence za obavljanje turističke djelatnosti koja se izdaje turističkoj agenciji.

Član 2

Obrazac licence iz člana 1 ovog pravilnika sadrži: Grb Crne Gore, naziv Crna Gora i mjesta za unos podataka, i to:

- naziv organa državne uprave nadležnog za izdavanje licence;
- naziv, vrsta i adresa turističke agencije (poslovnice, odnosno ekspoziture);
- broj i datum rješenja o ispunjavanju uslova za obavljanje djelatnosti;
- broj licence;
- mjesto i datum izdavanja licence; i
- ime, prezime i potpis ovlašćenog lica.

Obrazac licence iz stava 1 ovog člana čini sastavni dio ovog pravilnika.

Član 3

Licenca za obavljanje turističke djelatnosti koja se izdaje turističkoj agenciji – organizatoru putovanja (tour-operator) štampa se na akvarel papiru bež boje, formata A4 (210 mm x 297 mm) i gramaže 160 grama.

Licenca za obavljanje turističke djelatnosti koja se izdaje turističkoj agenciji – posredniku (sub-agent) štampa se na sjajnom papiru bijele boje, formata A4 (210 mm x 297 mm) i gramaže 120 grama.

Član 4

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obrascu licence za obavljanje turističke djelatnosti - turistička agencija ("Službeni list CG", broj 22/18).

Član 5

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 018-330/21-261/3
Podgorica, 2. februara 2021. godine

Ministar,
mr **Jakov Milatović**, s.r.



CRNA GORA

(naziv organa državne uprave nadležnog za izdavanje licence)

L I C E N C A

ZA OBAVLJANJE TURISTIČKE DJELATNOSTI – TURISTIČKA AGENCIJA

(naziv i vrsta turističke agencije)

(adresa turističke agencije)

Rješenje broj: _____ **od** _____ **godine**

Broj licence: _____

U Podgorici,

Datum: _____ **godine**

M.P.

Ovlašćeno lice:

(ime i prezime)

(potpis)

322.

Na osnovu člana 8 stav 3 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom („Službeni list CG“, br. 49/08, 73/10, 39/11 i 55/16), Ministarstvo ekonomskog razvoja donijelo je

**PRAVILNIK
O IZMJENAMA PRAVILNIKA O SASTAVU I NAČINU RADA KOMISIJA ZA
PROFESIONALNU REHABILITACIJU**

Član 1

U Pravilniku o sastavu i načinu rada Komisija za profesionalnu rehabilitaciju („Službeni list CG“, br. 51/17 i 13/20) u nazivu riječ „Komisija“ zamjenjuje se riječju „komisija“.

Član 2

U članu 13 stav 3 riječi: "Ministarstvo rada i socijalnog staranja" zamjenjuju se riječima: „Ministarstvo ekonomskog razvoja“.

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 107-100/21-81/3

Podgorica, 01. februara 2021.godine

Ministar,
mr **Jakov Milatović**, s.r.

323.

Na osnovu člana 197a stav 3 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 64/17, 44/18, 63/18 i 82/20), Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma donijelo je

**PRAVILNIK
O IZGLEDU UNIFORME, IZGLEDU I SADRŽAJU OZNAKE NA UNIFORMI
URBANISTIČKO - GRAĐEVINSKOG INSPEKTORA**

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se izgled uniforme, izgled i sadržaj oznake na uniformi urbanističko – građevinskog inspektora (u daljem tekstu: inspektor).

Član 2

Izrazi koji se ovom pravilniku koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Član 3

Uniforma za urbanističko – građevinskog inspektora se sastoji od:

1) za muškarce:

- košulje kratkih rukava;
- kravate;
- ljetnjeg prsluka;
- ljetnjih pantalona;
- plitkih cipela;
- poludubokih cipela;
- košulje dugih rukava;
- zimskog prsluka;
- zimskih pantalona;
- kratke jakne; i
- poludubokih cipela.

2) za žene:

- košulje kratkih rukava;
- kravate;
- ljetnjeg prsluka;
- ljetnje suknje;
- ljetnjih pantalona;
- plitkih cipela;
- poludubokih cipela;
- zimskog prsluka;

- zimskih pantalona;
- zimske suknje;
- duge jakne; i
- poludubokih cipela.

Član 4

Djelovi uniforme iz člana 3 ovog pravilnika imaju sljedeći izgled, sastav i boju:

- 1) ljetnje pantalone su tamnoplave boje, od tanjeg platna (poliester i pamuk), klasičnog kroja;
- 2) zimske pantalone su tamnoplave boje, od debljeg platna (poliester i pamuk), klasičnog kroja;
- 3) košulja dugih rukava je svijetlo-plave boje, od platna (poliester i pamuk), sa kragom, klasičnog kroja;
- 4) košulja kratkih rukava je svijetlo-plave boje, od platna (poliester i pamuk), sa kragom, klasičnog kroja;
- 5) kravata je tamnoplave boje, od platna (poliester i pamuk);
- 6) prsluk je tamnoplave boje, od sintetičkog nepromočivog materijala, oivičen fluorescentnim materijalom, sa izvezenim riječima na leđima "URBANISTIČKO – GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA", bijele boje;
- 7) duga jakna je tamnoplave boje, sa kapuljačom, od sintetičkog nepromočivog materijala sa izvezenim riječima na leđima "URBANISTIČKO – GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA", bijele boje;
- 8) kratka jakna je tamnoplave boje, od sintetičkog nepromočivog materijala, sa izvezenim riječima na leđima "URBANISTIČKO – GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA", bijele boje;
- 9) zimska suknja je tamnoplave boje, od debljeg platna (poliester i pamuk), dužine do koljena;
- 10) ljetnja suknja je tamnoplave boje, od tanjeg platna (poliester i pamuk), dužine do koljena;
- 11) poluduboke cipele su crne boje, sa gumenim đonom;
- 12) plitke cipele su crne boje.

Djelovi službene uniforme za žene su istog izgleda, sastava i boje kao i djelovi uniforme za muškarce, s tim što se njihov kroj prilagođava ženskoj anatomskej građi.

Član 5

Oznake na uniformi inspektora su:

- 1) Grb Crne Gore;
- 2) amblem - lenta sa natpisom „Urbanističko – građevinska inspekcija“;
- 3) traka sa imenom i prezimenom i zvanjem inspektora.

Izgled oznaka iz stava 1 ovog člana dat je u Prilogu, koji čini sastavni dio ovog pravilnika.

Član 6

Grb Crne Gore je na crvenoj boji podloge, izvezen na krugu prečnika 70 mm, koji je oivičen mašinski izvezenim koncem, širine 2 mm, tamno zlatne boje.

Grb Crne Gore se nosi na lijevom ramenu.

Član 7

Amblem - lenta sa natpisom „Urbanističko – građevinska inspekcija“ je bijele boje podloge, izvezen na krugu, prečnika 70 mm, koji je oivičen mašinski izvezenim koncem, širine 2 mm, crne boje.

U sredini kruga mašinski su izvezene riječi "URBANISTIČKO - GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA", koncem crne boje.

Amblem - lenta sa natpisom „Urbanističko – građevinska inspekcija“ se nosi na desnom ramenu.

Član 8

Traka sa imenom i prezimenom i zvanjem inspektora je u obliku pravougaonika, dimenzija 100 x20 mm, bijele boje podloge, koji je oivičen mašinski izvezenim koncem, širine 2 mm, crne boje.

Na traci je crnim koncem, mašinski izvezeno u prvom redu ime i prezime inspektora, a u drugom redu zvanje inspektora.

Traka se nosi na lijevoj strani grudi.

Član 9

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 01-340/3

Podgorica, 4. februara 2021. godine

Ministar,
prof. dr **Ratko Mitrović**, s.r.

1) Izgled Grba Crne Gore



2) Izgled amblema –lente sa natpisom „Urbanističko-građevinska inspekcija“



3) Izgled trake sa imenom i prezimenom i zvanjem inspektora



324.

Na osnovu člana 12 stav 5 i člana 14 stav 5 Zakona o zdravstvenoj zaštiti bilja ("Službeni list RCG", broj 28/06 i "Službeni list CG", br. 28/11 i 48/15), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donijelo je

PRAVILNIK
O FITOSANITARNIM MJERAMA ZA SPREČAVANJE UNOŠENJA I ŠIRENJA
ŠTETNOG ORGANIZMA FUSARIUM CIRCINATUM Nirenberg & O'Donnell*

Predmet

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se fitosanitarne mjere za sprječavanje unošenja i širenja štetnog organizma *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell (*Gibberella circinata*) na određenom bilju, kao i mjere za otkrivanje, sprečavanje širenja i suzbijanje štetnih organizama na području u kojem su štetni organizmi prisutni ili postoji rizik od prisustva.

Značenje izraza

Član 2

Izrazi upotrijebljeni u ovom pravilniku imaju sljedeća značenja:

- 1) **štetni organizam** je vrsta *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell (*Gibberella circinata*);
- 2) **određeno bilje** je bilje roda *Pinus* L. i vrsta *Pseudotsuga menziesii* (Mirbel) Franco;
- 3) **mjesto proizvodnje** je:
 - a) prostor (premises) ili više zemljišta koja funkcionišu kao jedna proizvodna ili poljoprivredna cjelina, ili
 - b) prostor u šumarstvu (forestry stand) namjenjen za proizvodnju ili berbu sjemena određenog bilja;
- 4) **drveni materijal** za pakovanje je drveni materijal u obliku sanduka za pakovanje, kutija, gajbi, bubnjeva za kablove i slične ambalaže, paleta, sandučastih paleta i drugih utovarnih ploča, okvira za palete, potpornog drveta koje podupire pošiljke drveta (dunnage), koji se koriste pri prevozu svih vrsta predmeta, osim neobrađenog drveta debljine 6 mm ili manje, prerađenog drveta proizvedenog lijepljenjem, zagrijavanjem, primjenom pritiska ili njihovom kombinacijom i potpornog drveta koje podupire pošiljke drveta (dunnage) izrađenog od drveta istog tipa i kvaliteta kao i drvo u pošiljci i koje ispunjava iste fitosanitarne zahtjeve kao drvo u pošiljci.

Unošenje određenog bilja

Član 3

Određeno bilje porijeklom iz država koje nijesu sa evropskog kontinenta može se unositi u Crnu Goru ako ga prati fitosertifikat koji u rubrici "Dopunska izjava" sadrži jednu od sljedećih izjava:

- a) određeno bilje je uzgajano tokom cijelog životnog ciklusa u državi za koju je poznato da se u njoj štetni organizam ne pojavljuje (known not to occur);

b) određeno bilje je uzgajano tokom cijelog životnog ciklusa u području slobodnom od štetnog organizma, koje je utvrdio nadležni organ za zdravstvenu zaštitu bilja države porijekla u skladu sa odgovarajućim Međunarodnim standardima za fitosanitarne mjere;

c) određeno bilje je porijeklom sa mjesta proizvodnje, uključujući njegovu okolinu od najmanje 1 km u poluprečniku, na kojem simptomi štetnog organizma nijesu uočeni tokom službenih pregleda u periodu od dvije godine prije njihovog premještanja, a uzorkovanjem i testiranjem reprezentativnog uzorka svakog lota neposredno prije izvoza potvrđeno je da je slobodno od štetnog organizma.

Unošenje određenog drveta i izolovane kore

Član 4

Drvo određenog bilja i izolovana kora, dobijeni u cjelosti ili djelimično od određenog bilja, porijeklom iz država koje nijesu sa evropskog kontinenta, osim drveta u obliku iverja, čestica, piljevine, strugotina, drvnog otpada i ostataka drveta i osim drvenog materijala za pakovanje, može se unositi u Crnu Goru ako ga prati fitosertifikat koji u rubrici "Dopunska izjava" sadrži jednu od sljedećih izjava:

a) drvo ili izolovana kora porijeklom su iz države koja je slobodna od štetnog organizma, što je utvrdio nadležni organ za zdravstvenu zaštitu bilja države porijekla u skladu sa odgovarajućim Međunarodnim standardima za fitosanitarne mjere;

b) drvo ili izolovana kora porijeklom su iz područja slobodnog od štetnog organizma, koje je utvrdio nadležni organ za zdravstvenu zaštitu bilja države porijekla u skladu sa odgovarajućim Međunarodnim standardima za fitosanitarne mjere;

c) podvrgnuti su odgovarajućem toplotnom tretmanu na temperaturi od minimum 56°C u trajanju od najmanje 30 minuta u kontinuitetu kroz cijeli profil drveta i označeni oznakom tretmana „HT“ koja je stavljena na drvo ili pripadajuću ambalažu i na fitosertifikatu.

Drvo četinarara (Pinales) u formi iverja, čestica, piljevine, strugotina, drvnog otpada, ostataka drveta i izolovane kore, dobijeno u cjelosti ili djelimično od tih četinarara, porijeklom iz država koje nijesu sa evropskog kontinenta, može se unositi u Crnu Goru ako ga prati fitosertifikat koji u rubrici "Dopunska izjava" sadrži jednu od sljedećih izjava:

a) drvo ili izolovana kora je porijeklom iz države koja je slobodna od štetnog organizma, što je utvrdio nadležni organ za zdravstvenu zaštitu bilja države porijekla u skladu sa odgovarajućim Međunarodnim standardima za fitosanitarne mjere;

b) drvo ili izolovana kora je porijeklom iz područja slobodnog od štetnog organizma, koje je utvrdio nadležni organ za zdravstvenu zaštitu bilja države porijekla u skladu sa odgovarajućim Međunarodnim standardima za fitosanitarne mjere;

c) podvrgnuti su odgovarajućem toplotnom tretmanu na temperaturi od minimum 56°C u trajanju od najmanje 30 minuta u kontinuitetu kroz cijeli profil drveta, a kao dokaz tog tretmana oznaka „HT“ mora biti stavljena na drvo ili na pripadajuću ambalažu.

Službene kontrole prilikom unošenja određenog bilja, drveta i izolovane kore porijeklom iz država koje nijesu sa evropskog kontinenta

Član 5

Sve pošiljke određenog bilja, drveta od određenog bilja osim drvenog materijala za pakovanje, kao i drveta četinarara (Pinales) u obliku iverja, čestica, piljevine, strugotina, drvnog otpada i ostataka drveta dobijenog u cjelosti ili djelimično od tih četinarara, porijeklom iz država koje nijesu sa evropskog kontinenta za koje je poznato da je u njima prisutan štetni organizam, podliježu detaljnim službenim kontrolama na mjestu unošenja u Crnu Goru ili na mjestu odredišta.

Službene kontrole iz stava 1 ovog člana uključuju vizuelni pregled i gdje je odgovarajuće, uzorkovanje i testiranje lota bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom radi potvrde odsustva štetnog organizma.

Sumnja na prisustvo štetnog organizma

Član 6

Lice koje posumnja na prisustvo štetnog organizma, bez odlaganja obavještava organ uprave nadležan za zdravstvenu zaštitu bilja (u daljem tekstu: Uprava) i dostavlja sve relevantne informacije o prisustvu ili sumnji na prisustvo štetnog organizma.

Na osnovu informacija iz stava 1 ovog člana, Uprava bez odlaganja:

- preduzima fitosanitarne mjere, radi potvrđivanja prisustva štetnog organizma i;
- obavještava držaoce bilja koji posjeduju bilje, biljne proizvode ili drvo od određenog bilja ili drvo četinara (Pinales) koje bi moglo biti zaraženo štetnim organizmom, o prisustvu ili sumnji na prisustvo, o mogućim posljedicama i riziku, kao i o fitosanitarnim mjerama koje treba preduzeti.

Posebni nadzor

Član 7

Posebni nadzor uključuje vizuelne preglede i u slučaju sumnje na infekciju štetnim organizmom uzorkovanje i testiranje.

Posebni nadzor je zasnovan na naučnim i tehničkim principima i vrši se u odgovarajuće vrijeme tokom godine u skladu sa vjerovatnoćom da se otkrije štetni organizam vizuelnim pregledima, uzorkovanjem i testiranjem.

Posebni nadzor ne vrši u slučaju kada se zaključi da se štetni organizam ne može odomaćiti ili širiti na teritoriji države zbog ekološko-klimatskih uslova, kao i u slučaju odsustva biljaka domaćina.

Granice područja

Član 8

Ako se posebnim nadzorom na nekom području potvrdi prisustvo štetnog organizma, bez odlaganja se uspostavlja granica obilježenog područja, koje obuhvata zaraženo i sigurnosno područje.

Zaraženo područje je područje u kojem je potvrđeno prisustvo štetnog organizma i koje sadrži bilje:

- za koje je poznato da je zaraženo štetnim organizmom;
- koje pokazuje znake ili simptome koji ukazuju na moguću zarazu;
- za koje postoji mogućnost da je kontaminirano ili zaraženo ili da će biti kontaminirano ili zaraženo.

Sigurnosno područje je područje poluprečnika od najmanje 1 km od granice zaraženog područja.

Ako se nekoliko sigurnosnih područja preklapa ili su geografski blizu, uspostavlja se šire obilježeno područje koje obuhvata relevantna obilježena područja uključujući i prostor između njih.

Granice područja iz stava 1 ovog člana određuju se na osnovu naučnih principa, biologije štetnog organizma, nivoa infestacije i rasprostranjenosti određenog bilja u tom području.

Ako se prisustvo štetnog organizma potvrdi u sigurnosnom području, razgraničenje između zaraženog i sigurnosnog područja mijenja se u skladu sa novonastalom situacijom.

Ako se u obilježenom području posebnim nadzorom ne utvrdi prisustvo štetnog organizma tokom perioda od dvije uzastopne godine, obilježeno područje se ukida.

Obilježeno područje ne mora da se uspostavlja ako postoji dokaz da je prisustvo štetnog organizma izolovani nalaz, da štetni organizam nije odomaćen i da njegovo širenje nije moguće zbog uslova u kojima je određeno bilje uzgajano, kao i zbog uslova u kojima se skladišti drvo, izolovana kora ili drveni materijal za pakovanje od određenog bilja ili četinara.

U slučaju iz stava 8 ovog člana, sprovode se sljedeće fitosanitarne mjere:

a) hitne mjere kojima se obezbjeđuje brzo iskorjenjivanje štetnog organizma i sprečava mogućnost njegovog širenja, kao i uništavanje zaraženog materijala;

b) sprovođenje redovnog posebnog nadzora tokom perioda od najmanje dvije godine radi utvrđivanja da li je osim bilja na kojem je potvrđena zaraza štetnim organizmom, zaraženo i neko drugo bilje, s tim da se posebni nadzor vrši u području na rastojanju od najmanje 1 km oko zaraženog područja;

c) preduzimanje svih drugih mjere u skladu sa Međunarodnim standardom za fitosanitarne mjere (ISPM) br. 9 (Guidelines for pest eradication programmes) i uz primjenu integrisanog pristupa u skladu sa ISPM-u br.14 (The use of integrated measures in a systems approach for pest risk management);

d) obavještavanje Evropske Komisije i država članica o razlozima neuspostavljanja obilježenog područja, kao i o rezultatima pregleda iz tačke b) ovog stava.

O uspostavljanju obilježenih područja i promjena njegovih granica u skladu sa fitosanitarnim rizicima i o ukidanju obilježenog područja obavještava se Evropska komisija i države članice Evropske unije.

Fitosanitarne mjere za iskorjenjivanje štetnog organizma

Član 9

Radi iskorjenjivanja štetnog organizma u obilježenom području sprovode se sljedeće fitosanitarne mjere:

a) bilje za koje je poznato da je zaraženo štetnim organizmom i bilje koje pokazuje simptome koji ukazuju na moguću zarazu štetnim organizmom ili za koje se sumnja da bi moglo biti zaraženo, treba odmah ukloniti;

b) određeno bilje u poluprečniku od 100 m od zaraženog bilja uklanja se;

c) druge mjere koje mogu doprinjeti potpunom iskorjenjivanju štetnog organizma, uzimajući u obzir Međunarodne standarde za fitosanitarne mjere (ISPM) br. 9 i primjenu integrisanog pristupa u skladu sa ISPM-u br. 14.

Uklanjanje bilja iz tač. a i b stav 1 ovog člana uključuje uništavanje bilja i uklanjanje i bezbjedno odlaganje korijenja, unutar poluprečnika od najmanje prvih 50 cm od korjenovog vrata, kao i ostataka kore.

Izuzetno od stava 1 ovog člana određeno bilje koje je uzorkovano i testirano i za koje je potvrđeno da nije zaraženo štetnim organizmom ne mora se uklanjati.

Uprava sprovodi odgovarajuće istraživanje radi utvrđivanja porijekla zaraze i sistemom sljedljivosti prati određeno bilje, kao i drvo i izolovanu koru porijeklom od određenog bilja ili četinara (Pinales), koji su mogli biti u kontaktu sa zaraženim uključujući i ono koje je bilo premješteno prije uspostavljanja obilježenog područja.

O rezultatima ovog istraživanja iz stava 4 ovoga člana Uprava obavještava države članice iz kojih bilje potiče i države članice u koje je to bilje premješteno.

Premještanje određenog bilja

Član 10

Određeno bilje namijenjeno sadnji može se premještati na teritoriji Crne Gore samo ako ga prati biljni pasoš.

Biljni pasoš se izdaje za određeno bilje namijenjeno sadnji samo ako je ispunjen jedan od sljedećih uslova:

a) da je određeno bilje namijenjeno sadnji tokom cijelog životnog ciklusa, ili od unošenja na teritoriju Crne Gore, raslo na mjestu proizvodnje koje se nalazi van obilježenog područja;

b) da je određeno bilje namijenjeno sadnji porijeklom sa mjesta proizvodnje, uključujući njegovu okolinu u poluprečniku od najmanje 1 km, na kojem nijesu primjećeni simptomi zaraze tokom službenih godišnjih pregleda u periodu od dvije godine prije njihovog premještanja, kao i da je prije premještanja testiranjem reprezentativnog uzorka svakog lota utvrđeno da je slobodno od štetnog organizma.

Određeno bilje, osim bilja namijenjenog sadnji, može se premještati iz zaraženog u sigurnosno područje, kao i van obilježenog područja, ako ga prati biljni pasoš.

Biljni pasoš se može izdati samo ako je određeno bilje iz stava 3 ovog člana porijeklom sa mjesta proizvodnje, uključujući njegovu okolinu u poluprečniku od najmanje 1 km, na kojem nijesu primjećeni simptomi zaraze tokom službenih godišnjih pregleda u periodu od dvije godine prije njihovog premještanja, kao i da je prije premještanja testiranjem reprezentativnog uzorka svakog lota utvrđeno da je slobodno od štetnog organizma.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, za određeno bilje za sadnju namijenjeno za sopstvene potrebe ne izdaje se pasoš osim u slučaju premještanja bilja iz obilježenog područja i iz zaraženog u sigurnosno područje.

Premještanje određenog drveta i izolovane kore van obilježenog područja

Član 11

Biljni pasoš treba da prati drvo i koru ukoliko se premještaju iz zaraženog u sigurnosno područje, kao i van obilježenog područja i to:

a) drvo od određenog bilja, osim drvenog materijala za pakovanje;

b) drvo četinara (Pinales) u obliku iverja, čestica, piljevine, strugotina, drvnog otpada i ostataka drveta dobijenog u cjelosti ili djelimično od tih četinara; i

c) izolovana kora četinara (Pinales).

Biljni pasoš može se izdati samo ako su drvo i izolovana kora iz stava 1 ovog člana podvrgnuti odgovarajućem toplotnom tretmanu kojim se postiže temperatura od minimum 56°C u neprekidnom trajanju od najmanje 30 minuta u cijelom profilu drveta.

Drvo koje je potrebno tretirati u skladu sa stavom 2 ovog člana, može se premještati van obilježenog područja samo ako:

a) u obilježenom području ne postoji odgovarajući objekat za tretiranje;

b) tretiranje se vrši u najbližem objektu za tretiranje van obilježenog područja u kojem je to tretiranje moguće; i

c) transport se vrši pod službenim nadzorom i u zatvorenim vozilima, kako bi se spriječilo rasipanje drveta i širenje štetnog organizma.

Premještanje drvenog materijala za pakovanje van obilježenog područja

Član 12

Drvo četinara u obliku drvenog materijala za pakovanje može se premještati iz zaraženog područja u sigurnosno, kao i van obilježenog područja, ako je:

a) napravljen od okoranog drveta, u skladu sa Međunarodnim standardom za fitosanitarne mjere broj 15 (ISPM 15);

b) tretirano tretmanima u skladu u skladu sa Međunarodnim standardom za fitosanitarne mjere broj 15 (ISPM 15);

c) označen u skladu sa Međunarodnim standardom za fitosanitarne mjere broj 15 (ISPM 15), čime se potvrđuje da je drveni materijal za pakovanje podvrgnut odobrenom tretmanu u skladu sa ovim standardom.

Prestanak važenja

Član 13

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za sprječavanje unošenja, širenja i suzbijanje *Gibberella circinata* Nirenberg & O'Donnell* ("Službeni list CG", broj 21/12).

Stupanje na snagu

Član 14

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

* U ovaj pravilnik prenešena je Implementirajuća Direktiva Komisije (EU) 2019/2032 od 26. novembra 2019. o utvrđivanju hitnih mjera za sprečavanje unošenja i širenja unutar Unije *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell (*Gibberella circinata*) i stavljanju van snage Direktiva 2007/433/EC (Commission implementing decision (EU) 2019/2032 of 26 November 2019 establishing measures to prevent the introduction into and the spread within the Union of *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell (formerly *Gibberella circinata*) and repealing Decision 2007/433/EC).

Broj: 05-313/21-720/4

Podgorica, 25. februara 2021. godine

Ministar,
mr **Aleksandar Stijović**, s.r.

325.

Na osnovu člana 55 stav 1 tač. 2 do 4 i tačka 9 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Službeni list CG", br. 12/18 i 64/20), na predlog Instituta za javno zdravlje Crne Gore, Ministarstvo zdravlja donijelo je

**NAREDBU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAREDBE ZA PREDUZIMANJE PRIVREMENIH
MJERA ZA SPRJEČAVANJE UNOŠENJA U ZEMLJU, SUZBIJANJE I
SPRJEČAVANJE PRENOŠENJA NOVOG KORONAVIRUSA**

Član 1

U Naredbi za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list CG", br. 3/21, 7/21, 13/21, 15/21, 16/21, 19/21, 22/21 i 24/21) u članu 1 stav 1 tačka 1 alineja 1 poslije riječi: „komunalne službe,“ dodaju se riječi: „veterinarska djelatnost“ a poslije riječi „poslodavac,“ dodaju se riječi: „uz kopiju rješenja o zasnivanju radnog odnosa, odnosno ugovora o radu (u daljem tekstu: rješenje, odnosno ugovor o radu),“.

U tački 1a alineja 1 riječi: „i putni nalog za službeno putovanje“ zamjenjuju se riječima: „i rješenje, odnosno ugovor o radu“.

Tačka 3 mijenja se i glasi:

„3) zabrana prisustva i zadržavanja više od dva punoljetna lica zajedno na otvorenom javnom mjestu (trotoari, trgovi, ulice, šetališta, plaže i sl.), osim lica koja obavljaju svoje redovne radne zadatke, na osnovu potvrde koju izdaje poslodavac i rješenja, odnosno ugovora o radu, kao i članova zajedničkog porodičnog domaćinstva;“.

U tački 4 uvodna rečenica mijenja se i glasi:

„4) obaveza privrednih društava i preduzetnika koji se bave trgovinom na malo, tržišnih centara, štandova/tezgi, privrednih društava i preduzetnika koji obavljaju zanatsku i uslužnu djelatnost i priređivača igara na sreću, da:“.

U alineji 1 riječi: „od 7 do 18 časova“ zamjenjuju se riječima: „od 7 do 20 časova“.

U tački 5 riječi: „(marketi, supermarketi, hipermarketi)“ brišu se.

Alineja 3 briše se .

Dosadašnje al. 4 do 11 postaju al. 3 do 10.

U tački 6 uvodna rečenica mijenja se i glasi:

„6) obaveza privrednih društava i preduzetnika koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost u ugostiteljskim objektima (restorani, kafane, kafeterije, hotelski restorani i slični ugostiteljski objekti), da:“.

Poslije alineje 5 dodaje se nova alineja koja glasi:

„- rad organizuju, u periodu od 7 do 18 časova, osim za goste koji su smješteni u hotelu,“.

U alineji 6 poslije riječi „poslodavca,“ dodaju se riječi: „i rješenje, odnosno ugovor o radu,“.

Dosadašnje al. 6 do 12 postaju al. 7 do 13.

Poslije tačke 13 dodaju se dvije nove tačke koje glase:

„13a) obaveza medija da obezbijede nošenje zaštitne maske na licu koja pokriva nos i usta zaposlenih i lica koja učestvuju u emitovanju programa, uključujući i lica koja gostuju u medijskim emisijama;

13b) zabrana boravka u parkovima i javnim površinama za rekreaciju i sport;“.

Član 2

U članu 1a stav 1 tačka 1 alineja 1 riječi: „marketa, supermarketa, hipermarketa i“ zamjenjuju se riječima: „privrednih društava i preduzetnika čija je pretežna djelatnost promet hrane,“.

Član 3

U članu 1b stav 1 uvodna rečenica mijenja se i glasi:

„Zabranjuje se ulazak i izlazak građanima sa teritorije Glavnog grada Podgorica, Prijestonice Cetinje i opština Budva, Tivat, Nikšić, Plužine, Pljevlja, Bar, Kotor, Herceg Novi i Ulcinj, osim radi:“.

Član 4

U članu 1c stav 1 u uvodnoj rečenici poslije riječi „Nikšić,“ dodaju se riječi: „Pljevlja, Bar,“.

U tački 1 poslije alineje 2 tačka-zarez se zamjenjuje zarezom i dodaju tri nove alineje koje glase:

„- tržnih centara, štandova/tezgi i sl.,

- priređivača igara na sreću,

- privrednih društava i preduzetnika koji pružaju usluge u fitness centrima i teretanama;“.

Član 5

U članu 1d stav 1 u uvodnoj rečenici poslije riječi „Nikšić,“ dodaju se riječi: „Pljevlja, Bar,“.

Član 6

U članu 2 stav 1 mijenja se i glasi:

„Crnogorski državljani i stranci iz Republike Srbije, Republike Kosovo, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske i Republike Albanije mogu da ulaze u Crnu Goru, bez posjedovanja testa na novi koronavirus (SARS-CoV-2) ili dokaza da su najmanje sedam dana prije ulaska u Crnu Goru vakcinisani sa drugom dozom vakcine protiv novog koronavirusa, uz poštovanje zdravstvenih mjera, u skladu sa zdravstvenim upozorenjem Instituta.“

Član 7

U članu 2a st. 1 i 2 mijenjaju se i glase:

„Crnogorski državljani i stranci, osim lica iz člana 2 stav 1 ove naredbe, mogu da ulaze u Crnu Goru preko svih graničnih prelaza uz negativan rezultat PCR testa na novi koronavirus (SARS-CoV-2), koji je izdat od registrovane laboratorije i nije stariji od 48 časova, uz pozitivan rezultat serološkog testa - antitijela klase IgG, koji je izdat od registrovane laboratorije i nije stariji od 30 dana ili uz dokaz da su najmanje sedam dana prije ulaska u Crnu Goru vakcinisani sa drugom dozom vakcine protiv novog koronavirusa, koji je izdat od ovlašćene zdravstvene ustanove.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, crnogorski državljani i stranci sa stalnim ili privremenim boravkom u Crnoj Gori, koji ne posjeduju PCR test na novi koronavirus (SARS-CoV-2), pozitivan rezultat serološkog testa - antitijela klase IgG ili dokaz da su potpuno vakcinisani protiv novog koronavirusa, mogu da uđu u Crnu Goru, uz određivanje mjere karantina ili samoizolacije u trajanju od 14 dana, a samoizolacija podrazumijeva boravak u porodičnom smještaju ili drugom objektu, uz praćenje zdravstvenog stanja tog lica, kao i svih članova njegovog zajedničkog porodičnog domaćinstva od strane nadležne epidemiološke službe, u skladu sa rješenjem sanitarne inspekcije.“

Član 8

U članu 2b stav 1 poslije riječi: „koronavirus (SARS-CoV-2)“ dodaju se riječi: „i dokaza da su najmanje sedam dana prije ulaska u Crnu Goru vakcinisani sa drugom dozom vakcine protiv novog koronavirusa,“.

Član 9

U članu 3 riječi: "do 10. marta 2021. godine" zamjenjuju se riječima: "do 17. marta 2021. godine".

Član 10

Poslije člana 3c dodaje se novi član koji glasi:

„Član 3d

Odredbe člana 2a st. 1 i 2 ove naredbe primjenjivaće se od 13. marta 2021. godine.“

Član 11

Ova naredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 8-501/20-129/2276
Podgorica, 10. marta 2021. godine

Ministarka,
dr Jelena Borovinić Bojović, s.r.

326.

Po izvršenom sravnjenju sa izvornim tekstom utvrđeno je da se u tekstu Uredbe o načinu i visini elemenata na osnovu kojih se formiraju maksimalne cijene naftnih derivata („Službeni list CG“, broj 23/21) potkrala greška, pa se daje:

**ISPRAVKA
UREDBE O NAČINU I VISINI ELEMENATA NA OSNOVU KOJIH SE FORMIRAJU
MAKSIMALNE CIJENE NAFTNIH DERIVATA**

U Prilogu 1 dio u kojem je dato +OBRAZLOŽENJE treba brisati.

Podgorica, 10. marta 2021. godine

Iz Sekretarijata za zakonodavstvo